


# ARANathDIA

05 JUN 2006

Universitario  
RO (UG-1) / 938  
de Bibliotecas  
de la Facultad de Ciencias  
de la Universidad de Guanajuato

MONOGRAFIC · mai deth 2006 · Numerò 3



**EROS**  
**ERA PEADA**  
**EN**  
**TERRITÒRI**

# art. 11/ Aran

"Eth pòble aranés exercís er autogovèrn mejançant aguest Estatut, eth Consell Generau d'Aran e es autes institucions pròpies."

"Es ciutadans de Catalunya e es sues institucions politiques reconeishen Aran com ua realitat occitana dotada d'identitat culturau, istorica, geografica e lingüistica, defenuda pes aranesi ath long des sègles. Aguest Estatut reconeish, empare e respècte aguesta singularitat e reconeish Aran coma entitat territoriau singulare laguens de Catalunya, era quau ei objècte d'ua particulara proteccio per miei d'un regim juridic especiau."

D'acord  
endavant

Eth nau Estatut ei aciu. Un nau Estatut que reconeish era identitat nacionau, definís drets ciutadans, amplie es competéncies dera Generalitat e estableix un nau sistèma de finançament. Auem ara ua oportunitat istorica enes nòstres mans: dar a Catalunya un gran impuls entà melhorar eth benèster des personnes. D'ara entà dauant podem resòlver eficaçament es problemes dera gent des d'aciu, de mès apròp. D'ara entà dauant poderam destinar mès recorsi tar abitatge, tà transports publics, tà politiques sociaus, tà educacion e salut, tà modernizar es infraestructuras e tà promòir ua economia mès competitiva. Entà tu, entà toti e totes, nau Estatut. D'ara entà dauant.

Entà mès informacion: [www.gencat.cat/nouestatut](http://www.gencat.cat/nouestatut)

 Generalitat  
de Catalunya



4



**Eth retorn.** Er os torne a èster notícia. Era polemica qu'ei servida

per A.Sàez

24

**Dialòg.** Sonque damb complicitat deth territòri serà un succès era reintroduccio.

per Federico Fillat

18

**Entrevista.** Er escrivan Jèp de Montoya explique qué ei er os ena mitologia aranesa.

21

**Er extermini.** Er os s'a perdit perque non ei protegit coma en auti aïsi

per Eugeni Casanova

**Bestieses?**

En darrèr numerò parlèrem des inconvenients e des avantatges de víuer ena termièra, enter dus Estats grani. Eth Sindic se planhie de qu'Espanha auie capitolat es Pirenèus a França e s'auie apostat per convertir aguest massís en jardin botanic d'Euròpa. Se refereie, sustot, ara polemica reintroduccio der os, que torne a èster d'actualitat. Es ecologistes avertissen qu'er os hè partida des Pirenèus e que non s'a extinguit de faïçon naturau, pera quau causa cau recuperar-lo. Es ramadèrs se senten desprotegits. En çò que i a acòrd ei en que cau promòir eth dialòg, pr'amor que sense era complicitat deth territòri, eth retorn deth plantigrad ei moraument inviable.

27

**Os e pastor.** Gérard Caussimont parle des relacions òme-bèstia.

per Jordi Suïls

30

**Va de lengua.** Naua seccion de difusion filologica entà toti.

per Aitor Carrera

**ARANathDIA**

EDITE DIARI SEGRE, S.L.U. DEPÒSIT LEGAL: L-1160-05. PRESIDENT: ROBERT SERENTILL UTGÉS. DIRECTOR EXECUTIU: JUAN CAL SÁNCHEZ. COORDINE: ANNA SÀEZ MATEU. MAQUETACION: ANNA BARCALA SIRVENT. IMPRESSION: DIARI SEGRE, S.L.U.

DAMB ETH SUPORT DERA  
GENERALITAT DE CATALUNYA


E ETH CONSELH  
GENERAU D'ARANE ERA COLLABORACION DERA  
CATEDRA D'ESTUDIS OCCITANS  
DERA UNIVERSITAT DE LLEIDA

COLLABOREN: JOAN BLANCO, F. BOYA, AITOR CARRERA, EUGENI CASANOVA, ANGELINA CASES, FEDERICO FILLAT, XAVIER GUTIÉRREZ, EISHARC JAQUET, ANTONI MARGALIDA, AMADOR MARQUÉS, MARIA MONGE, JÈP DE MONTOYA, MERITXELL NUS, JUSÈP L. SANS, JORDI SUÏLS, NÀDIA TOLSÀ, XAVIER UBEIRA E ANDREU VIDAL

# Eros

## UN RETORN POLEMIC

per A.Sàez  
FOTOS NÀDIA TOLSÀ



**Era polemica qu'ei servida.** Eth 19 de mai de 1996 arribaue a Mèlles procedenta d'Eslovènia, Giva, ua ossa de cinc ans e mès de cent quilòs de pes que se convertirie en protagonista involuntària d'un alumat debat qu'encara dure. Cau repoblar eth Pirénèu de plantigrads? Er Estat francés insistís que òc. E después de Giva, Melba e Pyros, es tres exemplars arribats a trauérs deth programa Life, ara que s'inicie ua segona fasa qu'a estat frontaument refusada pes ramadèrs d'ua e der auta banda dera termièra. Uns planhs que non an arturat França.

## ETH TORISME DETH FUTUR?

**Es ecologistes apòsten pera integracion des plantigrads e demanen que se promòigre rotes der os entà conéisher eth**

**sòn abitat, veir peades... Soslinhen qu'ei eth torisme deth futur, ua mèrca de qualitat entath Pirenèu.**

**E**ros ei part deth Pirinèu com es rius, es bòsqui o es cunhèstres: i a estat tostemp. Gaudís de ra sua preséncia". Era organizacion ecologista Depana sage de calmar es anims damb un tripic informatiu en que s'explique tot sus er os. Tot? I a qui parle de desinformacion. Non en relacion damb aguesta iniciatiua de Depana, s'enten. Eth territòri se sent excludit, sense votz ne vòt. Dètz ans despús que França desliurèsse Giva, Melba e Pyros, en encastre deth programa Life, era reintroducccion torné a èster d'ac-

tualitat. Eth ministèri d'Ecologia francés, dirigit per Nelly Olin, a seguit tà deuant damb eth procès de recuperacion der os. Es ecologistes consideren qu'ei absolutament de besonh, mès des deth Conselh Generau d'Aran s'avertís que non se pòden préner decisions que trespassen termières de manera unilateral. Eth 31 de març se signaua era Declaracion des Pirenèus, un manifest en contra des desliuraments qu'amie França que signauen eth Síndic d'Aran, Carlos Barrera; eth president deth Conselh Comarcau deth Palhars Sobirà, Àngel Guiu; bailes e còssos d'Aran, eth

Palhars e era Nauta Ribagòrça, era Associacion d'entitats locaus deth Pirenèu Aragonés, associacions de ramadèrs de tot eth Pirenèu, criadors de shivaus, representants de sindicats agraris... D'arren non servic. Tàs 22,40 ores deth dia 25 d'abriu se desliuraue era ossa Paloma, un exemplar de quate ans e 83 quilòs de pes. Siguec un acte accidentat. Aue de hèr-se de bon maitin, damb lutz de dia, mès opositors ara reintroducccion der os (basicament ramadèrs dera banda francesa d'Occitània) que boicotegèren eth desliurament damb petards e tringòles.



Eth desliurament de mès ossi a tornat a èster notícia de portada enes diaris des dus costats dera termièra.



## REUNION CONSELH-GENERALITAT

Eth Sindic presentèc a Baltasar es mesures d'acompanhament dera reintroduccion qu'a premanit eth Conselh

Generau perque "un viatge ei inevitabl" era reintroduccion des plantigrads, "ei de besonh balhar solucions"



Volien hèr sarabat (literaument) entà evitàc. Era ministra Olin no doubtèc en aperar d'"indigna" ua protèsta que, ena sua opinion, ère causa d'uns "estupids". E tanben i avec detencions. Mès a despiet d'aguest ambient de crispacion, Paloma siguec desliurada en Burgalays. Ère era prumèra. En junhsèga s'acabarà aguesta naua etapa dera reintroduccion, que contempla eth desliurament de cinc exemplars, concretament, quate femelhes e un mascle, que se deisharàn anar sense avertir (entà evitar incidents) enes municipis que s'aien aufèrt voluntàriament: Banhères de Luchon, Arbas, Burgalays e Banhères de Bigorra. Mès, se pòden méter barralhs as prats? Non. E aciu ei a on comence era polemica. S'aguestes poblacions son a tocar d'Aran, non s'aurie d'auer pactat prèviament damb eth

Conselh Generau o damb es municipis afectadi? De moment, non ei atau e entà saber qué passe exactament damb er os cau consultar eth web [http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id\\_article=5284](http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=5284) en quau eth ministèri d'Ecologia francés informe de com s'amie tà deuant eth procès, que non acabarà totaument enquiar an 2009.

### SOLUCIONS AS PROBLÈMES

En aguest encastre, eth 9 de mai s'amassèren ena sedença deth departament de Miei Ambient dera Generalitat eth conselhèr Francesc Baltasar e eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera. Dessús dera taula, non ei de besonh didé'c, era reintroduccion der os. Moderat optimisme per part deth Sindic, que presentèc a Baltasar era aperada Declaracion des Pi-

renèus ena que se manifèste eth "refús frontau" ara arribada de mès osi d'Eslovènia. "Sò erós pr'amor qu'aumens mos auem pogut amassar damb eth conselhèr, causa que siguec impossibla quan aucupaue eth cargue Salvador Milà, mès non eufòric", sosslinhaue Barrera. De hèt, era amassada damb eth màger responsable de Miei Ambient dera Generalitat se produsic quan França ja auie desliurat dues osses ena termièra damb Aran. En tot auer en compde aguesta realitat, eth Sindic presentèc a Baltasar es Mesures d'acompanhament dera reintroduccion der os qu'a premanit eth Conselh Generau perque, "un viatge ei inevitable" era reintroduccion des plantigrads "ei de besonh balhar solucions as problèmes que se li plantegen ath mon ramadèr". Aguest document supause ua prepausa in-



## Prumèr incident diplomatic

**Diuendres 18 de mai** e produsic eth prumèr incident diplomatic grèu qu'ocasione er os. Era ossa, concretament Hvala ('gràcies', en esloven). Aguest exemplar qu'ei eth tresau plantigrad desliurat peth govèrn francés. Era net deth deluns 15 se deishèc anar ena localitat occitana d'Arbas e sonque tres dies despùs ja ère en territòri aranés, concretament en Canejan. Ara ben, açò non se sabec enquia qu'uns gardes forestaus aranés se trapèren uns omològs francesi, que seguien ar os entà Aran sense informar-ne ath Conselh Generau. Pendent vint ores, es gardes forestaus hèren seguiment sus eth terren dera ossa Hvala en un territòri en que non an competéncies. Eth Govèrn d'Aran qu'emetec immediatament un comunicat en que se mostraue "prigondament molèst perqué s'an trincat es compromisi de seguiment des ossi reintroduits, que s'auien pactat enter es administracions estataus fran-

ceses e espanyòles e enter es diuères administracions autonomiques". En aguest sentit, cau rebrembar qu'eth Govèrn francés, er espanyòl e es governs autònomicos de Catalonha, Navarra, País Basc, Aragon e Aran auien pactat un acòrd tecnic en Barcelona, peth quau s'establie que i aurie ua constanta informacion deth moviment der os pes dispatiàrs territòris. Ath delà, s'auie acordat de comunicar a cadun des equips omològs de contròle sus era aproximacion ath sòn territòri des ossi liberats, entà qu'es equips autoctòns, podessen amiar a tèrme eth contròle corresponsent e, en cas dera existéncia d' arramats peishent, se podesse alertar as sòns proprietaris. En tot auer present que pendent vint ores, aguesti acòrds s' incompliren de manera flagranta e qu'ena Val d'Aran ei competéncia exclusiva deth Conselh Generau eth contròle der os reintroduosit, eth Sindic Carlos Barrera decidic hèr ua

protèsta formau d'urgència ath consolat francés de Barcelona, atau coma ath departament de Miei Ambient dera Generalitat e eth Ministèri de Miei Ambient deth govèrn espanyòl.

Deuant d'aguesta "situacion de crisi", de "practica professio-nau deficiente" e de "desleiautat enter territòris", segontes s'espècifique en comunicat oficiau, eth Síndic d'Aran afirmèc senter-se "indignat damb era actuacion der equip tecnic de contròle francés e damb es autoritats franceses. Non sonque ei un aute viatge ua pèrta de soberianetat deth territòri, ei ua trufaria ath pòble aranés e ara sua ramaderia. E mentretant, era Generalitat dormint e era ministra de Miei Ambient pontificant e hènt costat ara politica francesa". Eth Govèrn d'Aran cre que "un viatge mès" s'a constatat que França actue unilateraument e damb ua "fauta absoluta de respecte" pes territòris afectadi.



## "França opère unilateralement"

**Eth conselhèr de Miei Ambient** dera Generalitat, Francesc Baltasar, demane un pacte damb es autoritats franceses entà evitar nauí problemes ena reintroduccion des plantigrads en Pirenèu. Baltasar arreconeish que i a aspèctes formaus des decisions qu'a pres França damb es que non ei pas d'acòrd, "pr'amor qu'ei evident que França a operat unilateralment mentre que se tracte d'un territori comun enter dus Estats e comun enter disparières communautats". Eth conselhèr apostèc peth projècte de reintroducción maugrat que critiquèc que "non i a auut un dialòg sufiscent". Entath responsable de Miei Ambient ei de besonh arténher ues mesures sufisentes que compensen es problemes que se poguen derivar de ra reintroducción.


En aguest sens, exprimic que s'an mantengut amassades damb responsables deth ministèri de Miei Ambient e damb es omològs d'Aragon e Navarra entà amiar a tèrme un plan de compensacions superiores "entà hèr dera reintroducción un element de dinamiza-

cion e non un problema entara gent des vals". En madeish sens Ramon Luque soslinhèc qu'era posicion dera Generalitat en respècte ad aguest projècte dera Union Europea ei somar-se e apostar pera viabilitat der os a trauèrs d'un projècte scientific-tecnic rigorós "mès cau hèr-se damb era coordinacion e sensibilizacion des territoris e damb era coordinacion enter es administracions tanhentes. En tardor França trabalhèc sense coordinar es accions damb eth territori e s'auancèc era liberacion des ossi". Luque se mostrèc critic: "non podem compartir que pes errors de França se qüestione eth projècte de viabilitat der os en Pirenèu". En çò que tanh ath planh formau deth Sindic d'Aran peth hèt de que gardes forestaus francesi sigueren lèu un dia sancèr en Aran en tot seguir ar os sense informar as autoritats competentes, Luque siguec d'acòrd en qu'es forestaus francesi non pòden entrar en territori espanhòu. "Non se pòt hèr, non ei just que se hèisque e non ei convenient".

tegrau de mesures autant economiques coma logistiques, culturals e toristiques que preven eth foment dera agropacion d' arramats, eth supòrt economic ara explotacion ramadèra., indemnizacions, inversions en infrastructures en entorn naturau, recuperacion de peishius, contròtle der os e compromisi damb eth territori de respectar es emplecs qu'Aran hè der entorn naturau.

Mès, açò ei atau? Casimir Viló ei tinent d'alcalde der ajuntament deth Naut Aran, un des municipis afectadi pera reintroducción der os. Que n'ei fòrça critic. "Eth principau problema ei que non s'a en compde ath

pais", se planh. "Era gent a de saber qué passe, se s'a acabat eth programa Life, s'arribaràn subvencions, s'es damnatges as damnificats se pagaran damb celeritat, se i aurà limitacions entà caçar..." Massa interrogants. "Qu'èm preocupadi", arreconeish. "Se mos ditz que non passe arren mès... en podem èster segurs?". Casimir Viló rebrembe qu'eth taxiste Agustí Moga, "un òme que coneish ben eth territori" se trapèc er os en Montgarri "e non siguec bric agradable". Er animau que se li metec dret e Moga, se ben avec era sang heireda de caminar lentament tà darrer coma se recomane, "acabèc quei-



Joan Blanco fotografie en Esterri de Cardós un os en tot substituir eth leon de Sant Marc.



guent per un petit barranc". Eth ti-  
nent d'alcalde de Naut Aran ditz que  
situacions coma aguesta "espanten".  
E qu'espanten "as toristes que hèn  
senderisme, as boletaires, as caçai-  
res... a totí". Mès, ath marge d'aguest  
incident, Casimir Viló considèr qu'era  
reintroduccion ei destinada ath fra-  
càs pr'amor que "non se compde  
damb nosati" e "ei fòrça ben agues-  
ta politica conservacionista que ve  
eth Pirenèu de manèra idillica", mès

"tostemp que non sigue a còsta de-  
ra gent que i viuem". Cre qu'er Estat  
francés sonque a avalorat qu'en sud  
i a pògui votants. "Per qué non des-  
liuren ossi enes Alps?" se demane.  
"Non se pòden desliurar ossi ena  
termièra e hèr a veir qu'açò non mos  
afècte". Coma membre dera Reser-  
va Nacionau de Caça dera Val d'Aran-  
Palhars Sobirà met coma exemple  
eth problema que supause era intro-  
ducción de muflons per part d'An-

dòrra. "En teoria se desliuren laguens  
deth Principat, mès evidentament,  
acaben anant per toti es lòcs. Ena  
Val Farrera e ena Val de Cardós ja  
son un problema". "Jo creigui que çò  
que passe ei que non mos entenen.  
Ne en París, ne en Madrid, ne en Bar-  
celona". Ei per açò, aventure eth ti-  
nent d'alcalde de Naut Aran, que "s'im-  
pulse ua vision naturalista fòrça loa-  
ble, mès que non tostemp a en comp-  
de as personnes, coma s'enes Pire-

## IPOTECAR UN TERRITÒRI

Casimir Viló, de Naut Aran, avertís que non se pòt ipotecar un territori "entà qu'era auta gent ne pogue gaudir es dies de

léser". E se planh deth "descontròtle" des ossi. "Per qué non desliuren ossi enes Alps es francesi?"



En Arties i a un centre zoologic que permet veir de pròp es ossi ròis.



## FÒRCA SÒS

**Artur Calbetó ditz qu'era reintroduccio der os a d'anar acompañada de fòrca sòs entà que sigue viabla. "Es pastors an de**

**recéber formacion, s'an d'aquerir cans especializadi, s'an de tornar a hèr corraus ena nauta montanha"**

nèus non i viuessed arrés quan marchen es toristes". E hig: "non se pòt ipotecar un territòri entà qu'era auta gent ne pogue gaudir es dies de lèser". "En costat francés prumèr siguieren d'acòrd damb era reintroduccio der os perqué era sua situacion de desenvolupament e servisios toristics non a arren a veir damb era nòsta, e se pensauen que damb es ossi arribarie visitants e subvencions, mès ara son autant critics coma nosati, an remercat qu'era reintroduccio se hè d'esquia ath territòri e que, per exemple, a ores d'ara arrés non sap guairi ossi i a en Pirenèu. Aguest descontrolle non pòt èster bon".

David de Andrés, d'Iniciativa Entà Aran-Verds, no enten aguesta oposicion frontau ar os. "Èm eth solet partit politic que i balhe supòrt", ditz. "Èm ua formacion ecologista e, per tant, qu'ei ua qüestio de coerència, mès independentament d'açò, credem qu'er os ei ua bona inversiòn a miei tèrme pr'amor que potenciarà er ecotorisme e serà ua mèrca de qualitat dera Val d'Aran". Ei d'acòrd en qu' era mancança d'informacion non ajude bric a qu'era opinion publica accepte aguest retrapament damb es plantigrads, mès avertís qu' açò non ei pas casuau. "Sonque se parle der os en negatiu", se planh, "e en cent ans no s'a coneishement de cap atac". Ua auta causa son es reivindicacions des ramadèrs. "Se non se tardèsse tant en crubar es compensacions, dilhèu tanben i serien a favor". De Andrés prepuaise que s'apòste pera integracion e se promòigre rotes der os entà conéiher eth sòn abitat, veir peades... "açò qu'ei eth torisme deth futur".

Unitat d'Aran tanpòc non signèc era aperada Declaracion des Pirenèus (encara que òc que i figuraue bèth baile destacat dera formacion, coma Emili Medan, de Les). "No se mos i convidèc", nuance eth president d'UA, Artur Calbetó. "Mès de totes manères, era reintroduccio s'està amiant tà deuant damb ua política de hèts consumadi, o sigue qu'era mia opinion dilhèu non a guaire valor". En aguest sentit, Calbetó cre que cau hèr un pas tà deuant. "Entà nosati ei dificil lutar contra França, mès çò que òc qu'auem d'exigir ei que se desliuren ossi, i age compensacions, vigilància, formacion de pastors e, per descompdat, qu'es indemnizacions se paguen pressadament".

### RESPONSABILITAT

Eth president d'UA va mès luenh: "jo non sai se se li poirie exigir ar Estat francés era responsabilitat juridica deth damnatge que pogue hèr er os". Mès advertís qu'açò non ac pòt hèr un ramadèr. "An d'èster es govèrns de Catalonha e Espanha". Ipotèsis ath marge, avertís qu'era reintroduccio der os a d'anar acompañada de fòrca sòs entà que sigue viabla. "Es pastors an de recéber ua formacion especifica, s'an d'aquerir cans especializadi, s'an de tornar a hèr corraus ena nauta montanha, coma abantes. Ara eth bestiar qu'ei solet, mès çò que non podem ei demanar as pògui pagesi que quede que paguen un pastor e se hèsquen corraus: açò a d'anar a cargue dera Administracion". "Era suberviuènça des pagesi" a d'èster er aspecte màger a tier en compde. "Eri son es jardiners deth paisatge, non ac podem desbrembar".



# QÜESTIONS DAMB RESPÒNSA

Ja hè dètz ans que s'amièc tà deuant eth procès de reintroduccioñ der os en Pirenèu. Des d'alavetz, es plantigrads an estat sinònim de polemica. Era gent deth territòri se planh dera desinformacion que i a ath torn des ossi e des nombroses preguntas que plantegen aguesti nauí poblants dera montanha. Ne parlam damb eth naturalista de Pònt de Suert ANTONI MARGALIDA.

## Ei de besonh reintroducir ua espècia? Per qué?

Es espècies animaus, coma part dera biodiversitat, s'an de mantier en tot protegir eth sòn abitat en tot iniciar programes de conservacion que garantisquen era sua viabilitat a long tèrme. Quan ua espècia a despareishut coma conseqüència d'accions antropiques qu'an acabat damb era sua viabilitat poblacionau e subreviuença futura de forma non naturau (per exemple damb er emplec indiscriminat de podons) era nòsta responsabilitat qu'ei era de velhar entà recuperar e mantier aguest patrimòni naturau.

## Cau hèr un contròlte especiau?

Eth prumèr pas entà recuperar ua espècia (o reintroducir-la) ei hèc en airau de distribucion d'agues-ta espècia originau. Cau escuélher es zònes que poguen garantir era conservacion der animau reintroduxit, realizar estudis e evaluacions der abitat abantes des reintroduccions e amiar tà deuant es reintroduccions quan es causes determinantes dera declivitat o estantiment agen despareishut. Atau donques, eth pas de reintroducir ei eth darrèr despùs d'auer invertit fòrça esfòrci enta garantir-

ne er èxit. Evidentament, un còp reintroduisa era espècia ei de besonh realizar un contròle su-enhat entà susvelhar e garantir qu'era adaptacion e es condicions deth miei siguen es apropiades.

## Es ossi eslovèns e es pirenencs son parièrs?

Òc, ei era poblacion geneticament viabla mès propèra ara pirenencsa.

## Com pòt afectar ad aguestes bèsties eth hèt de trapar-se en un abitat que non ei eth sòn?

Er abitat ei eth pròpri pr'amor qu'enes Pirenèus totemp s'a-mantengut ua petita poblacion. Era soleta diferéncia ei que, coma succedís en totes es espècies, er abitat se transforme e ei en constanta evolucion, pera quau causa es espècies s'an d'adaptar. Probablement non sigue egument d'idònèu que hè un sègle, mès era adaptacion des ossi reintrodusits hè 10 ans ei ua realitat e supause era melhor prova d'idoneïtat der abitat.

## Quines autes espècies miaçades demoren torn?

En tot continuar damb es verte-

brats, pr'amor dera sua vistositat e interès sociau, d'autas espècies que despareisheran e s'a parlat de pròplèus reintroduccions son eth linx e eth voltor nere.

## Per qué er os genère tanta polemica?

Dilhèu se'n parle tant per impacte sociau qu'a, pera problematica que pòt supausar entath ramadèr qu'eth sòn bestiar sigue atacat, pes legèndes sus era sua herotgetat e eth possible atac as personnes... Tot açò provòque que sigue ua espècia fòrça mès polemica e delicada de tractar. A còps ei fòrça mès grèu er atac de cans sauvatges que pòden ocasionar era mortalitat de desenes d'oeilles qu'es baishes ocasionades per tota era poblacion d'ossi presents en Catalonha; era diferéncia ei qu'era prumèra non serie noticia. Coma exemple, era mortalitat naturau d'oeilles que pujauen entà zònes de montanha damb preséncia d'ossi abantes dera reintroducció si-guec inferiora ara obtenguda un còp desliurats es ossi eth prumèr an. Açò non vò díder qu'era preséncia der os non acreish era mortalitat mès òc que i a d'auti factors que pòden èster parièrs o mès grèus qu'era reintroducció deth plantigrad e eth sòn impacte non se mesure dera madeisha manèra.



Er os viu en paratges autant idillics coma aguest. Eth sòn abitat naturau ei era nauta montanha.

## Ficha tecnica der os ròi deth Pirenèu

Nom scientific, aranés:

*Ursus arctos*, os ròi o pèdescauç

### MESURES:

Longitud: 150-200 cm.

Pes: Mascles de 80 a 240 kg.  
e femelhes de 65 a 170 kg.

Hònt: DEPANA

**Sens:** Audida e sentida fòrça desenvolupats, vista deficiente.

**Color:** Variable: crema, marron o lèu nere.

**Alimentacion:** Omnívòr (75-80% vegetaus)

**Ivernacion:** Aguest periòde d'inactivitat des ossi comence enter noveme e deseme, e acabe enter hereuèr e abriu, en tot depéner des condicions climatiques. Se realize en cavitats amagades e de dificil accès aperades ossères. Ena etapa prèvia ara ibernacion acumule grèis-hi en determinades parts deth sòn còs.

**Reproduccio:** Era maduresa sexua l'an enter es 3 e es 5 ans. Eth zèl ei enter mai e junh. Es cadèths (de 1 a 3) nèishen en deseme o gèr ena ossèra e pesen uns 350 gr. Era mair demorarà damb eri enquias 18 mesi.

**Menaces:** Eth furtivisme e era destrucción der abitat son es sues màgers menaces.



**Er os roi des Pirenèus.**

#### **Caracteristiques particulares:**

- Ei un plantigrad, ei a díder, camine sus era planta des pès
- Ei ua bèstia que pòt víuer enquias 25 o 30 ans
- Ei ua bèstia fòrça intelligenta
- A ua grana capacitat entà adaptar-se as recorsi deth sòn entoratge

**Er os ròi deth Pirenèu ei un animau extremadament timid e solitari que hug der òme quan la flaire. Aguest hèt e eth sòn comportament nocturn hèn que sigue fòrça dificil de veir.**

Çò que òc podem trapar ena montanha son es sues traces. Aguestes son:

**Es peades:** Es peades les podem trapar en quinsevolh lòc des deth hons dera val enquias nautes montanhes. Es sòns airaus mès estimadi que son es bòsqui d'auets, hais e casses, en ua nautada enter 800 e 1.800 mètres.

**Excrements:** Es excrements d'os son fòrça grani e varién ath long der an en foncion dera sua alimentacion. Ena primauera mingue èrbes trendes, en ostiu fruts coma jordons, mores e avajons, e ena tardor tubèrcles, fages, glans e castanhes. Tanben s'alimente d'insèctes, carronhes e ocasionalment pòt alimentar-se de bestiar.

**Engarrapades:** Un aute rastre son es engarrapades e mossegades qu'es ossi hèn as arbes. Aguest ei un signe de comunicacion damb es auti ossi.

## ENTREVISTA

## JÈP DE MONTOYA

**ESCRIVAN.** Er os hè partida dera cultura e dera tradicion pirenenga. Ath delà dera polemica, damb era reintroduccion se recupère ar indisutible protagoniste de legendàries istòries dera montanha. Ne parlam damb er escrivian Jèp de Montoya, bon coneishedor dera tradicion aranesa

Fotos: Nàdia Tolsà

# “Tas preistorics eth veir a gèsser ar os signique eth retorn dera vida”

**Qué ne quede d'aguest os legendaris en imaginari collectiu aranés?** Quan parlam der os, der òme e dera sua relacion tostemp se dan dus sentiments er un d'antagonisme e er aute de paradòxa. Per un costat, er os tostemp a estat un èster superior ath que s'a admirat com ua divinitat e deth qu'er òme s'a arribat a considerar descendant, e per un autre se l'a caçat e auctit en tot vòlner-ne prèner era sua fòrça e en tot lutar per un madeish territori. Es dus les trapam des dera mès remòta antiquitat. En tot cernir-mos ath nòste país, as nòstes montanhes, ara nòsta Val dera Garona mos trapam que dejà er òme de Neanderthal avec de lutar contra er os des cavèrnies per abric des soales. Açò ac testimonien es rèstes d'uassi e vestigis trobadi ena Còva de Gargàs (Aventhan). Ena madeisha val, ena Còva de Montespan, en an 1924 er espeleològ Norbert Casteret en tot entrar a trauers d'ua galeria anegada que hège sifon arribèc en ua crumba sèca a on trobèc quauques escultures en terra argila des mès vie-

Ihes jamès trobades amassa damb es de Montesquieu Avantès. Ua d'eres ère un uas que mesuraue 1,10 m de long e 0,60 m de nautada. Er animal ère ajocat, es pautes de deuant estenudes, es ungles fòrça ben dibois-hades e es pautes de darrèr replegades contra eth còs. Entre es pautes dera escultura trobèc eth cran d'un ossardet e un trau hèt en centre deth còth que podie èster a on entrèsse ua cauilha de husta que tenguèsse eth cap ena argila. Segurament qu'era pèth que caperaue eth còs de tèrra deuie d'èster amassa damb eth cap. Causa significatiua d'aguesta trobalha ei que eth còs der os ère tot acrilhat per còps de lança, de flèches e de bastons. Tot açò ei lo que mos apròpe ara esséncia d'un des rites mès antics qu'an per protagonistes ar òme deth nòste pais e ar os. Er os dormís tot er iuern laguens dera sua tuta e quan arribe millor temps ath torn dera Candelerà se desvelhe. Tas òmes preistorics eth veir a gèsser ar os signique eth retorn dera vida. Ei en aqueth moment, damb eth góti deth retorn

deth bon temps e poden dejà veir qu'eth dia li va guanhant temps ara net qu'aguesti òmes dancen era apelada 'Dança der Os'. Després d'aguesta dança calerà gèsser aaucir-lo e eth sòn sacrifici significarà era fecundacion dera natura en bon temps qu'arriba. Aguesti òmes se creen de quauqua manèra descendents deth diu-os e tada eri encara que l'aucisquen era sua anima demore viua, sigue er òme que l'a auctit qui pren era fòrça que caracterizaue ar animau. Aguest rite demore viu ena interpretacion dera hèsta deth magràs atau coma se hège ena Val d'Aran e aué, despòs d'auer-se percut quauqui decenats d'ans s'a reviscolat en pòble de Canejan. Laguens deth magràs eth rite des barbacans o des barbacassi apòrtè tota aqueth góti ancestrau de retrobar-se damb eth temps mès doç en tot anar gessent d'aqueith long lunfèrn qu'ei er iuern. Es personnes se disfracen damb pèths de craba o d'oelha, a viatges damb es còrnes de quauque boc e sustot carreguen e hèn a sonar esquères e trucs. Aqueres dances e aqueri sauts mos





torne ara mès antiga esséncia dera dança der os. Aguesta serie era arrepresentacion viua que demore de tota aquera mitologia ancestrau vers aqueth animau fantastic que d'un costat se l'a temut, der aute tostemp se l'a acaçat e aucit en tot cercar era sua fòrça o dilhèu d'ua auta manera eth sòn espaci ara fin de dominar sus eth madeish territòri.

**Com viu era gent grana qu'a conviscut damb er os aguest retrobament damb era espècia?**

Era gent grana dera Val que per circumstàncies an auut era experiéncia de veir er os ena montanya ac descriuen coma quauquaren que les a impressionat terriblament. S'en quauque moment cans an passat per quauque lòc a on a passat er os o a estat a pròp, se meten fòrça nerviosi e se les quilhe eth peu.


**I a bèra gèsta (reau o legendària) sus bèra cacèra der os o enfrontament damb umans?**

Òc que i a gèstes legendàries damb es ossi. En sègle XIX e a començament deth XX sustot gent der Arièja mostrauen es ossi pes pòbles e les hègen a hèr petiti numeròs de circ. S'autien era sòrt de trobar quauque ossardet petit, en tot arriscar-se entà poder-l'ac trèir ara mair, la peishien en tot que la domdauenentà que, un viatge siguesse mès gran, la passejauen pes pòbles coma ua atraccion hèn-les a dançar e d'autes gèstes, eth d'un guanhapan acòrd damb era vestimenta dera epoca. Dejà en sègle XX, òc qu'existissen fotos enes que se pòt vèir coma caçaires aranesi auien aucit ossi, de viatges enes madeishes gessudes entà anar a ca-

## ENTREVISTA

JÈP DE MONTOYA:

### "ER ÒME PRIMITIU A PENSAT QU'EN TOT AUCIR ER DIU-OS LI PRENERÀ ERA FÒRÇA"



çar er isard. Coma anecdòta podem díder qu'en an 1953 en Tolosa Mr. Delzescauts, un carnissèr, venec era carn d'un os auctit en Andòrra que pessau era torn de 300 quilòs. Existís documentacion grafica der os penjat ena pòrta dera canisseria damb es panneus dident "Chair d' Ours exquise". "Ours Martin". "Je serai debitié mardi ». Semblarie èster que siguec ena madeisha semana que moric Stalin e per aquerò no gessec ena prumèra plana des diaris. Testimònies deth moment diden qu'ei coma era carn de caça que se minjaue en

civet e que çò de melhor èren es pauutes

**Quan se crotze era termièra, per tot trapam pannès de benvenguda ath païs der os. Per qué se viu de manèra diferenta ua madeisha realitat?**

Quan crotzam era termièra politica òc qu'ei vertat que i a ua sèria de pannès que dan era benvenguda ath païs der os. A díder vertat, tanben cau díder que n'i a que se manifèsten en contra. Es politics e es institucions franceses en tot compardar es ajuntaments deth Naut Comenges, o dit d'ua auta manèra, dera Baisha Val d' Aran, an prioritat sus es ajudes e es subvencions que les podien arribar a traüers deth programa LIFE en tot jogar era carta de cedir es sòns bòsqui ara reintroducció der os mès que d' auer era liberalitat de poder discutir laguens deth territori qu'ei çò que mès interèsse ath païs e a cada un des sòns collectius, sustot as ramadàrs qu'en aguesti moments son completament en contra dera reintroducció der os, aumens enes circumstàncies que s'amie a terme.

#### I a diferéncias enter es ossi eslovens e es autoctòns?

Òc, que i a ua grana diferència enter es ossi autoctòns e er os esloven que se reintrodusís en Pirenèu. Er os autoctòns ère un animau ath que difficultat se le vedie. Enes sues caminades; s'en quauque moment pera flaira detectaua presència humana, cambiaue de camin entà non trapar-se damb er òme. Er òme desarmat hège çò de madeish. Er os se per cincunstàncies arribaue a ua cèrta dis-

tància der òme per non auer-lo sentit, perque dilhèu er aire bohèsse en contra o pera orografia deth terren, en tot veder-lo s'escapaua de còp. Semblarie èster qu'er os pirenenc podie arribar a atacar ar òme s'ère herit o s'auije as sòns cadèths. Plan segur que i a istòries condades de moments en qu'er os autoctòns d'aciu auesse auctit e minjat bestiar, mès cau díder qu'er os, en tot èster un animau omnívòr qu'autant mingue plantes, baies, raïcs o carn entre d'autres causes, atacaue mès de tard en tard es arramats de çò que passe damb es nauis ossi. Er os esloven introduït, cossent damb çò que vedem, arribe molt soent a pròp des pòbles. Ei un os diferent damb molta mens pòur de trobar-se damb er òme.

#### Aguesti animaus son comparables as ossi que, segon es trebalhes arqueologiques, poblauen antigament eth Pirenèu?

Er os des cavernes a pòc a veir damb er os dera nòsta epòca, se ben segur que i a ua sòca comuna laguens dera evolucion. Er os des cavènes viuec en nòste païs en moment des glaciacions e ère enorme. Tà hermos ua idia ei fabulós poder veir e méter-se ath costat der esquelet reconstituit que trobam en Musèu de Banhères de Luishon. Aguest ei er os damb eth que deueren de lutar entà demorar laguens des soales es prumèrs habitants deth nòste païs. Evidentment cau díder que laguens dera preistòria era espècia que lutèc contra aguest gigant siguec er òme de Neanderthal. Dera preistòria era especie que lutec contra aguest gigant siguec er òme de Neanderthal.

**Damb era arribada** deth sègle XXau, es ossi èren en perilh non sonque enes Pirenèus. En Eslovènia, qu'ara n'expòrta, ne demoraue 25 enes ans trenta. Mès les protegiren. En lugoslàvia sigueren declaradi patrimòni naturau.


# Caça e captura en Pirenèu

per Eugeni Casanova

Professor dera Universitat de Lhèida

FOTOS: ARXIU SEGRE

**Era arribada de quate** o cinc femelhes d'Eslovènia garantirà era poblacion d'ossi en Pirenèu segurament d'ua manerà definitiuia. Tres d'agues-tes bésties ja an estat desliurades a pròp dera Val d'Aran e se –sanes e joenes coma ne son- se complissen es leis dera natura e son prenhades, pariràn aguest iuèrn dus o tres ossardets cada ua. Açò, somat ara vintia longa de plantigrads qu'actualament i pòt auer enes Pirenèus, hè dejà ua quarantia d'exemplars, un numerò suficient, se non i interven eth furtivisme, entà que se desenvolopen damb normalitat. Contràriament a çò que passèc damb es darrers exemplars dera poblacion autoctòna –encara ne demoren tres mas-cles-, que se reproduisen escassament e non neishien femelhes, era nauvenguda qu'ei en plea expansion, e sonque damb ua femelha portada en 1996 (ua segonda siguec mòrta per un caçaire) s'a artenhut arribar ara poblacion actuala, que s'a adaptat perfèctament ath territòri e proree ben. En quate o cinc ans eth numerò d'animaus se poirie do-blar.



Eth mascle Pyros  
er an 1996.




Açò supause ua victòria entàs conservacionistes que pendent es darrers ans an defenut damb era sua pèth era perviuènça der os ena montanya. Mès ei ua victòria trista perquè çò d'ideau aurie estat que s'auesse artenhut çò madeish damb era poblacion autoctòna. Des des casa nòsta que mos escandalizam dera persecucion que patissen es tigres ena Índia e es gorilles en Ruanda, e ac atribuïm as deficiéncies de païs aluenhadi e desestructuradi, mès en Pirenèu qu'a succedit çò de madeish damb es ossi e d'arrés s'a ruborizat. En Eslovènia –a on aué i a mès de 500 ossi e se ne permet era exportacion-, ne demorauen sonque uns 25 en 1935. Evidentment, fòrça mens qu'en Pirenèu, a on en 1960 n'i podie auer encara un centenat. Casi analògs qu'aueren lòc enes tres païsí escandinaus, es qu'integrauen Iugoslàvia e tanben en Romania, qu'aué acuelh era quantitat extraordinària de 6.000 plantigrads. Aquiu

n'i auie sonque ues desenes es prumères decades deth siècle XX. En toti aguesti païsi que s'apliquèc ua politica decidida de proteccio (en Iugoslàvia er os siguec declarat 'monument naturau') e se hèc tot çò de possible entara sua preservacion. En toti es païsi centreeuropèus es ossi siguieren neuridi de manera assistida: se plantèc pomères en sòn territori e se les depositau carn e fruta en punts determinadi. Açò que siguec decisiu entà qu'era poblacion rellicta prosperèsse: qu'ère ben neurida e, atau donques, podie reproduir-se sense dificultat; se podie contròtlar de manera eficaça e se reduisen en un percentatge fòrça naut es atacs ath bestiar, de manera qu'es ramadàrs non agarrauen era escopeta entà deféner-se. Aguesta medida siguec considerada en darrèr santuari des ossi pirenencs, qu'èren localizadi de manera preferent en Cesques, enter es vals bearneses d'Aspa e Ossau, mès se desestimèc.

Qui dirige es operacions ère l'Office National de la Chasse, que damb eth nòm ja vos ac digui tot. Era deduccio logica ei qu'interessaue qu'er os non perviuesse en Pirenèu.

Es caçaires e es politics que les arrepresenten son es màgers responsables dera situacion actua. Non sonque an empedit que non se hessen accions ena defena deth plantigrad, senon que non an afloishat jàmès eth gisclet. Sonque per citar es darrers casi coneishuts, er iuern de 1989-1990 caçaires aranesi auciren un os en bosc de Sanglo-Sarterga, en terme d'Es Bòrdes, en ua batuda de sanglièr. Tota era val qu'ac sabec e toti que careren. Çò de madeish passèc en 1989 en Garde, ena val navarresa de Roncal, a on dus ramadàrs –un d'eri, eth baile- aueren baishes en bestiar e qu'apliquèren era lei deth talion a un os. Ena val bearnesa d'Aspa que liquidèren ua femelha joena en 1992 e ena aragonesa d'Hecho i avec er iuern de



## POLITICA DE PROTECCION

En toti es païsi centreeuropèus es ossi sigueren neuridi de manèra assistida: se plantèc pomères en sòn

territòri e se les depositau carn e fruta. Açò que siguec decisiu entà qu'era poblacion rellicta prosperèsse.

1993-94 fòrça rumors de furtivisme, que coincidiren damb era desparicion d'un exemplar. Un autè viatge en Aspa, uns caçaires auciren ua femelha en noveme de 1994 e despùs de trèir-ne era pèth e eth cap, qu'abandoèren es rèstes ena montanya. Es nauvenguts d'Eslovènia non aueren cap ua melhor sòrt, maugrat qu'èren centre d'atencion de toti es mejans de comunicacion: eth 27 de setembre de 1997 un joen aficionat as escopetes e as mòtos pugèc, encara que ja se l'auie avertit, a on ère era ossa Melba damb es sòns tres cadèths e l'aucic "en defena pròpria". Fin finau, eth cas mès greu de toti, pr'amor que metie fin a un linhatge tan ancian en Pirenèu coma es montanyes madeishes: er 1 de noveme deth 2004 uns caçaires auciren en sòn bosc bearné Cannelle, era darrèra des femelhes autoctònes. Tanben auien estat advertits, mès "arrés" i podec hèr arren, perquè er os –un cas unic enter es espècies menaçades en França– non a un territori protegit. Ath cant d'a on queigues Cannelle i é eth Parc Nacionau des Pirenèus, creat en 1967 justament entà protegir er os, mès es associacions de caçaires que possèrenentà que sonque demorèsse restringit as crestons mès nauti –a on non i a aliment ne animals gròssi-, de manèra qu'eri podessen continuar caçant.

Ara fin, a estat ua decision administratiua de París era qu'a possibilitat era repoblacion, naturaument damb era oposicion des amics dera escopeta e des qu'an volut creir-se es sues istòries. Aguesta qu'ei ua reaccion atavica e estranha, pr'amor que çò de normal serie qu'aguest collec-

tiu promoiguesse es espècies de montanya, ne que siguesse entà poder caçar-les, coma aué se hè enes païsi centreeuropèus.

De hèt, eth refús que sembla que i a contra er os en montanya ei sonque era accion de tres o quatre persones ben posicionades qu'an bèra fixacion particulara. Es donades demòstren qu'en Pirenèu i demore pro espacis inalteradi entà qu'eth plantigrad pogue campar e cap des vaticinis tenebrosi que se hèren en 1996 quan desembarquèren es animaus d'Eslovènia non s'a complit. S'arribèc a díder qu'es excorsionistes non poiriens anar tara montanya, que s'acabarie eth bestiar e qu'es mainatges podien èster devoradi. Evidentament, se cercaue alavetz provocar panic. Era gent qu'auie coneishut er os, entèr era es vielhs caçaires, se'n arrien de tot açò e assegurauen qu'eth plan-

tigrad non auie causat jamès cap mau, dehòra de minjar-se bèra oelha de tant en tant.

En tota era istòria non s'a documentat cap cas d'atac d'un os a ua persona en Pirenèu, se non ère d'un animal acorralat en ua batuda o d'ua femelha entà deféner es cadèths. Des que i a ossi naui, es baishes indemnizades pera Generalitat no passem cap an de trenta, e açò inclodís nombrosi casi dubtosi, perqué, coma condèn tostemp es pògui pastors que queden, es grani enemics deth bestiar que son es cans sauvatges. Eth problema a estat basicament de desinformacion.

Coma ditz Jordi Sabater Pi, eth mès illustre des naturalistes catalans: "cau observar era natura e, se sabem observar, coneishem; se coneishem, estimam, e, s'estimam, protegim".



Bronides protestes en contra der os (naut) e a favor.

**Era reintroduccion** der os tanh ath Pirenèu ena sua totalitat, mès i amassa administracions en aguest territori e eth dialòg non tostemp ei floid. Era complicitat dera societat qu'ei de besonh entà garantir un futur de qualitat ambientau entàs nòstes montanhes a on er os i a d'èster present.

# Eth dialòg, qu'ei de besonh

per Federico Fillat

Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)

FOTOS: ARXIU/N.TOLSÀ

**En tot coincidir** lèu damb er inici dera primauèra dera activitat des os-si a continuat era polemica sus era sua reintroduccion en Pirenèu. Non ei cap un desvelhar agradable entà ua bèstia qu'a anat perdent importància numerica ènes nòstes montanhes e s'a convertit en notícia precisament pera sua mancança. Lèu hè mès de vint ans, qu'un scientific aleman volie conéisher es comportaments normaus der os pirenenc entà auer arguments damb es que deféner era possible reintroduccion der os en Alemània, non semblaue pas qu'anèsssem nosati a patir era sua pèrta. Ei trist constatar que sigue de besonh prepausar-se ara eth sòn refortilhament o non.

En çò que tanh ath cas d'Alemània, aciu auém era experiéncia de convíuer damb eri, e tanben siguec aquera conviuença era que s'empleguèc coma devisa entath Fonds d'Intervention Eco-Pastoral (FIEP) frances, quan inicièc e sòns esfòrci entà melhorar es condicions de vida e trabalh des pastors francesi ath viatge

que pretenie mantier era poblacion d'ossi autoctòns. Deth sòn comportament alimentari se constatèc qu'ère basicament vegetarian e qu'es atacs ath bestiar se concentraren ena primauèra e ena tardor. Mès, aquerò òc, lèu toti es ans que i auie era preséncia d'ossi en zònes freqüentades pes arramats.

Hè uns ans, es pastors polonesi que velhauen es arramats enes proximitats des Tatras auien fòrça nets de primauèra atacs d'ossi e lops e auien de vigilar era barralha ena que dormien es oelhes en tot montar garda en cadun des quati costats e en tot organizar era vigilància enter dus pastors e dus mastins. Mos rebrem-bauen situacions passades enes qu'es *alimañeros* que caçauen ossi èren ben considerats pera societat pirenenc.

Un cas interessant de conviuença rentabla entàs dus protagonistes ei era que s'artenhut damb era fòrça de FAPAS (Hons entara Protecció des Animaus Sauvatges) e era collaboracion locau, ena zòna d'ossi

des Montanhes Cantabriques propèra a Somiedo, a on predominen es arramats de vaques deuant des arramades d'oelhes. En d'auti airaus damb mès oelhes era pòur proven des atacs deth lop, totun se pòt constatar tanben era preséncia d'arramades trasumants d'oelhes merines en tot péisher béri peishius cantabrics sense guaires pèrtes de bestiar perque, en generau, continuen damb es sòns mastins tradicionaus.

Plan segur qu'era conviuença non ei facila, mès la cau rasoar en tèrmes pariers as que se poguen pre-pausar damb eth vedieu d'un bòsc o era proximitat de deposits glaciàus ath cant des naues urbanizacions. Se non suenham eth bòsc, eth perilh d'incendi qu'acreish, se non se preven drenatges des grauères glaciaus, eth perilh de lauets damb es pluges d'ostiu qu'ei present. S'a constatat enquia darrèr tèrme que mantier un arriu viu sonque ei possibile s'es tarcums contaminants se contòtlen. O encara mès, serà dificil deféner ua mèrca de qualitat des nò-

**Era prumèra des osses, Paloma, avec d'éster desliurada de nets entà evitar eth boicòt des ramadèrs.**



tes aigües pirenencs se non se generalizan es depuradores imprescindibles entà tota era naua aglomeracion urbana. Ei en agesta panoramica generau ena que cau encasstrar eth problema des ossi e considerar qu'era conservacion der entorn ei imprescindibla entà mantier ua bona qualitat de vida. Evidentament, er os tanben hège partida d'aguest entorn.


### FÒRÇA PROTAGONISTES

Entath Pirenèu, es acòrs que les cau préner ena sua totalitat e açò supause tres estats soberans (França, Andòrra e Espanha) e quate Autonomies (Païs Basc, Navarra, Aragon e Catalonha). Se tracte de fòrça protagonistes e damb interaccions dificiles de coordinar. Totun açò, en tot analisar a prigondor era qüestión que se pòt aclarar era aproximacion. Per exemple, en zònes damb dificultat entara autosuficiéncia ambientau minima entar os, non a bric de sens prepausar-se eth sòn mantienement o reintroduccion. E tot e açò, que non gesquen d'aqueri entorragés favorables aurie de seguir-se per contròlles remòts de manera qu'es moviments podessen èster previstí entàs pròplius nuclèus pobladi. Un segond pas consistirà segurament en auer en compde es pros e contres de possibles reintroduccions, damb transparéncia diafana respècte as acòrs e damb es conseqüéncias e avantatges que quinsevolh decision que se prengue compòrte. Eth tresau pas depenerà alavetz des dus anteriors e aurie d'èster era superposicion des mesures complementàries imprescindibles entar exit de ra operacion, damb toti es detalhs

technics de com actuar e quines mesures acordar en un contròle dinamic dera reintroduccion.

Serie recomfortant pensar que toti aguesti punts s'an auut en compde enes discussions actuaus mès segurament damb es controvèrsies dubentes plan segur qu'es causes non an seguit agesta linha. Eth dialòg aurà estat insuficient e fòrça decisions finaus an estat exageradament politiques, plan aluenhades de provier de successives concesions per part de toti es interessadi. Eth resultat futur qu'artenham serà era soma des protagonistes dera societat actuau e se non èm capables deth respecte ambientau abantes exprimit, n'er os, n'era aigua n'er aire seràn elements damb es que pogam comparar en futur, non dejà coma simbèus de qualitat senon coma elements imprescindibles entà continuar viuent.

**Gérard Caussimont** qu'ei eth president deth Fonds d'Intervention Eco Pastoral (FIEP)-Groupe Ours Pyrénées, e membre deth Conselh d'adminis-tracion e deth Comitat scientific deth Parc Nacionau des Pirenèus.



# ER OS E ETH PASTOR

per Jordi Suïls

FOTOS: MERCÈ GILI/ARXIU SEGREG

**Eth platejament de travalh**  
d'aqueth grop deth FIEP se pòt dedusir des paraules madeishes que son esrites aciu baish, mès tanben qu'ei possible de consultar era sua plana uèb <http://www.fiep-ours.com>. Qu'ei recomanabla tanben era lectura deth libre deth madeish Caussimont *Plaidoyer pour Cannelle, pour la sauvegarde de l'ours des Pyrénées* (Editions Loubatières). Ua part importanta des contenguts d'aguest article les podem trobar tanben en aqueth libre. Mos cau mercejar de còr a Caussimont (FIEP- Groupe Ours Pyrénées BP 508 6 6401 Pau cedex) pera sua participacion ena elaboracion madeisha dera entrevista.

**Era coabitacion pastors-ossi: qué**

podem saber a partir des endrets a on es ossi non sigueren totau-ments extingidi?


Despùs mès de 20 ans i a mesures de compensacion en Biarn e en Nauta Garona per rason dera preséncia der os (elipòrts, radiotelefons, torres d'observacion, ajudes entara surveilhança e cans, renovacion de mès de seishanta cabanes damb era adaptacion as normes des sales de fabricacion de hormatge, etc), e encara un programa de valorisacion deth hormatge hèt en casa damb era pau-tassada der os, era mèrca "Pé des-caous" (Pè descaus), proprietat deth FIEP e d'ua associacion de pastors, damb era ajuda deth WWF.França (era seccion francesa dera associa-cion conservacionista World Wildlife

Fund) e deth programa LIFE Coex. Es pastors venen mès ben, e tanben en d'autas regions, eth sòn hormatge mercés ad aguest programa.

Es pastors son mès nèutres en relacion damb er os e era coabitacion s'amie ben en Biarn, en tant que non i a cap de mortandat qu'im-pliance a un ramat sancèr.

**Ei, donc, er os un perilh entara ramadaria de montanya?**

Es explotacions ramaderes an fòrça rasons entà desaparèisher enes nòsti dies sense era existéncia der os: ua crisi de "vocacions" des joeni, una manca de man de travalh, era reti-céncia a acuélher pastors de d'auti endrets o arribadi des viles, era con-curréncia internacionau sus eth co-



### Una pèth d'oelha aucida per os.

mèrc de carn, era disminucion des ajudes dera PAC a compdar de 2007...

Non ei pas ua mejana d'un cap de bestiar ovin mòrt per causa dera predacion der os, de cada 1000 que son indemnizadi enes Pirenèus, çò que va comprométer era ramaderia de montanha. Es accidents, es malauties, es cans abandonadi representen de 2 a 3 per cent de pèrtes cada annada ena montanha.

Entà ua coabitacion efectiva, que cau 1 o 2 cans de proteccion en permanéncia damb eth ramat (e aque'rò qu'ei tanben ua proteccion contra es cans caçaires) o ua preséncia humana.

Es ramadèrs mès reticents ara reintroduccioñ der os son es qu'an perdut era abituda de víuer damb er os e que podem compréner qu'agen páur a çò de desconeishut. Per contra, bèri líders locaus que non saben cap se qué hèr entà sauvar çò que rèste

dera ramaderia de montanha an trobat en os un cap de turc ideau, vist qu'ac a estat tostemp ena societat pirenènca e que permet, aué, de focalizar sus eth era páur ath futur que legitimaments senten es ramadèrs.

Aqueri líders menten as ramadèrs e vòlen amagar era sua manca d'eficacitat o era sua impotència. Poi-rien, ath contrari, utilizar es crèdits de programes de compensacion der os des dus costats des Pirenèus entà favorizar eth manteniment des petites explotacions de ramaderia de montanha que son indispensables d'un punt d'enguarda uman, social e culturau, entà ua alimentacion de qualitat e encara entà mantier es espacis e es paisatges e, donc, eth tourisme.

### Plan sovent mos escotam a demanar entà qué servís er os.

E nosati entà qué servim? Tot èster

vivent a dret a víuer, e er os coma èster vivent a dret a víuer. Qu'ei tant simple coma açò.

Sauvar ar os qu'ei tanben sauvar-mos a nosati madeishi, pr'amor qu'entà sauvar ar os mos cau qualitats umanes que mos van a permetter non simplament de víuer damb eth e de conservar eth sòn mèdi de vida, ric e diversificat, eth mèdi pirenenc, mès de sauvar-mos, donques, a nosati madeishi.

Qu'ei ua qüestioñ d'etica mès tanben ua segurança entà subervíuer e entath futur dera nòsta pròpria espècie, e un moment qu'era destrusís eth planeta, en tot acabar-ne es resorces e non deishar cap de lòc entà auti èsters viuents.

Er ós qu'ei un èster prodigiosaments adaptat ath sòn mèdi. Vegetiv e insectivor en 90%, er os brun qu'ei un èster prodigiós deth punt d'enguarda biologic. Qu'utilise es

## PATRIMONI PIRENENC

**"Dempús era net des tempsi, er os hè part dera vida der òme en Pirenèu. Qu'ei, ath madeish temps qu'eth**

**pastoralisme, un element fondamentau deth patrimoni culturau pirenenc", ditz Gérard Caussimont**

mèdis mès rics, es mès variadi, es mès productius dera montanha pirenena.

Qu'ei un animau extraordinàriaments dotat pera natura, perfèctaments adaptat ath sòn entorn.

Qu'ei, ath delà, un indicador dera biodiversitat en toti es estatges. Conservar er ós sauvatge enes Pirenèus qu'ei mantier espacis forestaus diversificadi indispensables entà tota era fauna pirenenca, ja sigue fauna caçada o pas.

Er os utilize, ath long deth sòn cicle annau, mèdis plaçadi en nautades que van deth hons des vals en quias còths e es peishius a mès de 2000 m. Qu'ei per aquerò qu'es besonhs der os ressumissen per eri solets es dera màjer part des aninaus pirenencs (mamiférs, audéths, insèctes) qu'utilizén es diuèrsi estatges dera montanha.

En tot protegir ar os e es sòns abitats, que protegim tota era fauna e ua grana part dera flòra des abitats naturaus.

### Er os coma patrimoni culturau pirenenc.

Dempús era net des tempsi, er os hè part dera vida der òme en Pirenèu. Qu'ei, ath madeish temps qu'eth pastoralisme, un element fondamentau deth patrimoni culturau pirenenc. Era toponímia, es condes e legèndes, eth mite der os, es credences e es dites, eth carnavau, eth culte ar os, es orsalhèrs, etc. son autaplan elements que mòstren qu'aguesta espècie hè part dera memòria, dera istòria, dera literatura e der imaginar collectiu des pirenencs. Sense er os, es pirenencs i perderien ua part de ra sua anma.

**Aué, er os en plebiscit pes francesi e pes pirenencs.**

Eth 77% des abitants de Pirenèus Atlantics son favorables ara reintroducció der os, segontes ua enquèsta amiada perth grop Pyrénées Presse de Pau en Institut ARSH Opinion eth 7 e 8 de deseme de 2004, en tot préner ua metòda de quòtes en 400 personnes de mès de 18 ans, representatives dera poblacion d'aqueth departament administratiu.

Eth 77% des abitants des Pirenèus centraus (Arièja, Nauta Garona, Nauts Pirenèus) son favorables ara introducció de mès ossi enes Pirenèus, segontes ua enquèsta amiada en hereuèr de 2005 perth IFOP entara associacion Pays de l'Ours-Adet, damb ua mòstra de 906 personnes representatives d'aqueri tres departaments (aumens 300 personnes per departament).

Eth 72% des francesi son favorables a nauí liberaments d'ossi, segontes ua enquèsta amiada en 2003 perth IFOP entàs associacions Pays de l'Ours-Adet e WWF.

### Planher-se per os, planher-se per òme.

Non podem cap sauvar ua espècie en detriment d'ua activitat important deth punt d'enguarda culturau, sociau, ecologic: eth pastoralisme. Aquera qu'ei era filosofia qu'a inspirat era creacion deu Fonds d'Intervention Eco-Pastoral e es sues accions, sustot en favor deth pastoralisme. Eth slògan, Dempús hè trenta ans, deu FIEP-Groupe Ours Pyrénées, qu'ei "entà qu'er os e eth pastor poguen

víuer amassa enes Pirenèus", e aque-ra frasa, mercés as accions deth grop, qu'ei ua realitat aué.

Enes Pirenèus Atlantics, er os e eth pastor coabiten corrèctament e es pujades de "frebe" au aut totemp, ena sua basa, accions politiques a on er os ei instrumentalizat, ja sigue pes politics de nivèu locau o de nivèu estatau.

Nosati auem totemp considerat qu'ei per mejan dera pedagogia, deth dialòg, dera explicacion, era dissipacion des mauventenuts, e des procèssis d'intencions, etc. que poirém auançar ena majoritat des problematiques umanes. Pr'amor qu'era conservacion der os qu'ei, prumèr de tot, ua problematica d'òmes.



# VA DE LENGUA

## CRESPÈTHS, PASTÈRES E PESCAJONS

**Se beth un s'interèsse per aranés**, lèu va a veir que non ei parlat pertot dera madeisha manèra. Non ei cap totafèt parièr er aranés de Vielha qu'aqueth que s'emplegue en Salardú, eth de Gessa qu'aqueth de Les, eth de Bossòst qu'eth de Vilac, ne dilhèu an era madeisha fonetica en Canejan qu'en Arties. Qu'ei qu'auquaren de normau: non mo n'auem pas de suspréner. Es lengües còmblie segons era latitud e era longituda deth territòri, e qu'ac hèn encara mès en endrets de comunicacion dificila coma era nauta montanya. Còmblie es lengües estataus, e còmblie tanben aqueres que non en son. Còmbla eth francés, per exemple, que tanpòc non a es madeishes

caracteristiques en Peitús qu'en Rouen. Donc, que pòt cambiar tanben era lengua occitana, que non ei cap parlada dera madeisha manèra en Marselha qu'en Vielha, mès tanpòc en Betren qu'en Escunhau. Bères ues d'aqueres diferéncias son lèu imperceptibles as parlants, mès n'i a d'autes que son ben coneigudes per toti. Era gent d'un pòble determinat que pòt comentar qu'en un autre pòble non empleguen pas era madeisha paraula o solucion qu'eri, mès ua auta de complètaments diferenta. Eth que s'interèsse pes diferéncias territoriaus ath laguens dera Val d'Aran qu'ac va lèu a verificar. Çò de prumèr que li van a parlar va a èster es crespèths, qu'en d'auti vilatges son



per Aitor Carrera


Professor de lengua e lingüística occitanas ena Universitat de Lleida

es pescajons, qu'en d'auti pòbles son es pastères. Es crespèths, pastères o pescajons son aquerò que ué se coneish internacionaument damb eth nòm francés crêpes. Lèu toti es aranesi saben que crespèths, pastères o pescajons ei era madeisha causa, e tanben que "tà baish" se'n ditz d'ua manèra (pastères, en ua partida des Quate Lòcs), "tà naut" d'ua auta (de cap a Pujòlo pescajons) e que "ath miei" existís ua tresau denominacion (crespèths, nòm parallelè ath catalan crespell). Donques, qu'ei aisit de saber se d'a on ei un occitanoparlant dera Val d'Aran, s'ei de naut, de baish o deth miei. Qui siguec eth que didie qu'era dialectologia ère dificila?


Pagès editors

[www.pageseditors.com](http://www.pageseditors.com) - [ed.pages.editors@cambrescat.es](mailto:ed.pages.editors@cambrescat.es)

Garonna  
Llibres  
en aranés



Presoùrs dera  
mar gelada  
Francés Boya Alós



Diccionari aranés-anglés  
anglés-aranés  
Ryan C. Furness



Jacinta,  
casa e país  
Pepita Caubet

# DICCIONARI

## A

**Acòrd, acòrdi:** acord -s  
**Acuéller:** acollir  
**Airau:** àrea, zona  
**Amassar:** ajuntar, arreplegar  
**Amoscar:** agafar.  
**Amplir:** omplir (*s'ampliren:* es van omplir)  
**Andàs:** tanca  
**Angrèr:** adob  
**Apalhatge:** preparació del jaç dels animals  
**Apartier:** pertànyer  
**Apear:** anomenar, cridar  
**Aplec:** adv. bé, com és degut  
**Aquerò:** allò, això  
**Arbe, arbre:** arbre  
**Arberòt:** arbust  
**Arcuelhuda, arcuéller:** acolliment, acollar  
**Arren:** res  
**Arribar:** esdevenir-se (un fet), arribar  
**Artéñher:** assolir, aténher  
**Atau:** així.  
**Ath delà:** a més.  
**Atirament:** atracció  
**Asir:** odi  
**Auer:** tindre (*avec:* va tindre)  
**Auer-i:** haver-hi  
**Aumens:** almenys.  
**Autaplan:** així mateix

## B

**Bòsc:** bosc  
**Bramafam:** afamat – ada  
**Burla:** soca d'arbre  
**Buscalhaire –a:** que busca llenya menuda.

## C

**Caça, cacilha:** caça  
**Consègre:** perseguir, empaitar  
**Contraròtle:** control  
**Convivència:** convivencia  
**Corcha:** drecera  
**Corròg:** càrrega, molèstia  
**Còrdolre:** punyir, colpir  
**Craba:** cabra, isard  
**Crocar:** rosegar  
**Cunhèstra:** congesta

## D

**Desempantinar:** alliberar d'un esbarzer  
**Desirar:** desitjar  
**Desliurança:** alliberament  
**Destòr:** desgel, desglac  
**Deúer:** deure  
**Devorar:** devorar  
**Dinc a:** prep. fins a

## E

**Elevatge:** ramaderia  
**Encòp (a l'):** alhora  
**Endolentir:** adolorar  
**Endret:** indret, lloc  
**Esitacion:** vacil·lació, indeisió, duote  
**Esporiu –iva:** adj. pur –a  
**Extincion:** extinició

## F

**Feròç –a:** feroç  
**Frejor:** fredor  
**Futar:** fugir

## G

**Glèisa:** església

## H

**Herotge –tja:** ferotge  
**Hèt –a:** fet, esdeveniment  
**Horabandir:** foragitar, expulsar, bandejar  
**Horra:** baralla  
**Hràita:** necessitat

## I

**Illnassable:** incansable, infatigable  
**Ipèrbola:** hipèrbole

## J

**Jaupar:** lladrar  
**Jorga:** vedella

## L

**Lagar:** doblegar  
**Lambret:** llampec  
**Languèri:** desmai  
**Lanhar (se):** gemegar, queixar-se  
**Lòga:** espai, lloc

**Lúder:** brillar, resplendir  
**Luta:** lluita, combat

## M

**Malaisit, -da:** difícil, de mal fer.  
**Manièra:** manera  
**Menspredar:** menysprevar  
**Mercar:** marcar  
**Mès:** més, però/sinó (*non ei cap parlada en un departament, mès en mès d'ua trenta:* no es parla només en un departament, sinó en més d'una trentena).  
**Méter:** posar  
**Mòir:** moure (mò: mou)

## N

**Naut:** dalt (*tà naut:* cap amunt)  
**Nautada:** alçada  
**Neurir:** nodrir, alimentar  
**Non... que...:** només (*non servís tà comunicar qu'en aquera vath:* només serveix per a comunicar en aquella vall).  
**Nuclièu:** nucli

## O

**Oelha:** ovella  
**Oelhèr:** pastor  
**Ors –a, os ossa:** ós

## P

**Pastor / pastre:** pastor  
**Pòur, páur/:** por

## R

**Revirar:** traduir.  
**Risc, risca:** risc

## S

**Solucion:** solució  
**Succedir:** succeir (vg. arribar)  
**Supervivença, superviuença:** supervivència

## T

**Termièra:** frontera, límit.  
**Totun:** de tota manera, tanmateix  
**Tradicion:** tradició  
**Tranquillitat:** tranquilitat  
**Tropèl:** ramat  
**Tressaut:** ensurt



## Era melhor companhia tath futur ei era tua.

Ua gran companhia ei aquera qu'arriba ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en funcionament eth pervier de mès de 22 milions de clients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau electrica espanhòla e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era tua companhia, arribaram ath futur abantes qu'arrés.

